



Crna Gora
Zavod za školstvo

Adresa: Vaka Đurovića b.b.
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 408 901
fax: +382 20 408 927
www.zzs.gov.me

Broj: 01/1-633/26- 946/1

Datum: 25.03. 2026.

UGOVOR
O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA SA AUTOROM/KOM, ODNOSNO
IZVOĐAČEM PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA/CA

zaključen između:

1. Zavoda za školstvo, iz Podgorice, ulica Vaka Đurovića bb, koga zastupa direktorica Raba Hodžić (u daljem tekstu Naručilac posla) i
2. Radmila Nikolić, nastavnica, iz Beograda, JMBG 0906964715229 (u daljem tekstu Izvođač).

Član 1

Izvođač se obavezuje da će održati program stručnog usavršavanja nastavnika pod nazivom: **Video lekcije - savremeno nastavno sredstvo** koji će biti objavljen u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika/ca za 2026. i 2027. godinu, u cjelosti prema odredbama *Pravilnika o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja*, ("Službeni list CG", br. 63/16 i 56/25).

Član 2

Izvođač se obavezuje da će se pridržavati sljedećih *Smjernica za realizaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika* koji se izvode neposredno putem fizičkog prisustva polaznika u mjestu održavanja obuke:

1. Deset dana prije realizacije obuke, organizator/ka obuke obavještava Odsjek za KPR u Zavodu za školstvo o datumu, mjestu i terminu održavanja obuke. Obavještenje se dostavlja na mail adresu: ljliljana.ivanovic@zzs.edu.me;
2. Najkasnije sedam dana prije realizacije seminara, organizator/ka seminara dostavlja program rada (agendu) - tipski obrasci se nalaze na sajtu Zavoda za školstvo, link: <https://profesionalnirazvoj.edu.me/2022/11/22/obraci/>, scenario radionica i spisak prijavljenih učesnika/ca na mail adresu: ljliljana.ivanovic@zzs.edu.me;
3. SeminarSKI dan podrazumijeva 6 sati efektivnog rada ili 4 radionice u trajanju od po 1,5 sat sa pauzom za ručak u trajanju od pola sata i pauzama između prve i druge, treće i četvrte radionice u trajanju od 15 minuta;
4. Jedan seminarSKI dan se računa kao 8 (osam) sati profesionalnog razvoja;
5. Maksimalni broj učesnika/ca seminara je 25;
6. Seminar realizuju dva trenera/ice i svaku radionicu realizuje trenerski par;
7. Na početku seminara organizator/ka seminara upoznaje polaznike/ice sa postupkom izdavanja potvrde o pohađanom programu stručnog usavršavanja. Polaznici/ce su u obavezi da nakon obuke realizuju aktivnosti profesionalnog razvoja: primjenjuju stečena znanja i vještine sa obuke u matičnoj ustanovi. Koordinator/ka za PRNŠ/V ili uprava škole/predškolske ustanove dostavlja Izvještaj o realizovanoj aktivnosti profesionalnog razvoja organizatoru obuke u roku od 60 dana od dana održavanja seminara (tipski obrazac se nalazi na sajtu Zavoda za školstvo, link: www.profesionalnirazvoj.edu.me);

8. Kada je organizator programa stručnog usavršavanja predškolska ustanova/škola izvještaje priprema koordinator/ka za PRNŠ/V i koriste se za izradu evidencije izvještaja o realizovanim aktivnostima profesionalnog razvoja;
9. Organizator/ka obuke vodi evidenciju izvještaja o realizovanoj aktivnosti profesionalnog razvoja (tipski obrazac se nalazi na sajtu Zavoda za školstvo, link: www.profesionalnirazvoj.edu.me). Potvrde se izdaju na osnovu skeniranog spiska učesnika sa svojeručnim potpisima i evidencije izvještaja o realizovanim aktivnostima profesionalnog razvoja nakon obuke;
10. Evidencija izvještaja o realizovanim aktivnostima profesionalnog razvoja nakon obuke, Izvještaj o realizaciji obuke i spisak polaznika/ca obuke sa svojeručnim potpisima moraju biti zavedeni u arhivi organizatora obuke, a prije dostavljanja Zavodu za školstvo, ukoliko je organizator obuke pravno lice;
11. Najkasnije 70 dana od dana realizacije obuke, organizator/ka obuke dostavlja Zavodu za školstvo izvještaj o realizaciji obuke (tipski obrazac se nalazi na sajtu Zavoda za školstvo, link: www.profesionalnirazvoj.edu.me).
Uz izvještaj, organizator/ka obuke dostavlja sljedeće priloge: program rada (agendu), spisak učesnika/ica – fotokopija originalnih potpisa, spisak učesnika/ca koji su pohađali obuku – prekucani spisak, nekoliko fotografija sa aktivnostima polaznika/ca, evidencija izvještaja o realizovanim aktivnostima profesionalnog razvoja nakon održane obuke, evaluacione upitnike polaznika/ica programa stručnog usavršavanja, odštampane potvrde u dva primjerka/a o pohađanom programu stručnog usavršavanja (tipski obrazac se nalazi na sajtu Zavoda za školstvo, link: www.profesionalnirazvoj.edu.me);
12. Izvještaj sadrži opšte podatke o obuci (struktura učesnika/ica), osvrt na realizaciju obuke (dobre strane realizovane obuke, sagledavanje primjenljivosti u praksi, eventualne poteškoće u realizaciji...), nekoliko fotografija sa aktivnostima polaznika/ca i evaluaciju obuke na osnovu evaluacionog upitnika za polaznike/ce (tipski obrazac se nalazi na sajtu Zavoda za školstvo, link: www.profesionalnirazvoj.edu.me). Izvještaj i potvrde na naznačenom mjestu potpisuje organizator obuke ili autor/trener;
13. Elektonska verzija izvještaja, skenirane potpise učesnika/ca, nekoliko fotografija (screenshot) i evidenciju izvještaja o realizovanim aktivnostima profesionalnog razvoja nakon održane obuke dostavljaju se na mejl adresu: lilijana.ivanovic@zss.edu.me
Štampana dokumentacija se dostavlja preporučenom poštom na adresu: Zavod za školstvo, Ulica Vaka Đurovića, bb Podgorica ili lično na arhivu Zavoda, kao i na mejl adresu: katarina.pejovic@zss.edu.me;
14. Nakon uredno dostavljenog izvještaja sa svim priložima, Zavod za školstvo izdaje potvrde polaznicima/ama obuke i to na adresu predškolske ustanove/škole, a ukoliko je polaznik/ca obuke nezaposleno lice potrebno je da organizator/ka obuke dostavi njegovu poštansku adresu;
15. Ako je polaznik/ca izgubio/la potvrdu ili mu/joj nije dostavljena nakon definisanog roka, organizator/ka obuke ga upućuje da podnese zahtjev (obrazac se nalazi na sajtu www.profesionalnirazvoj.edu.me) i dostavi ga mejlom na adresu: lilijana.ivanovic@zss.edu.me i katarina.pejovic@zss.edu.me kako bi Zavod izdao duplikat potvrde.

Član 3

Izvođač se obavezuje da će se pridržavati sljedećih *Smjernica za realizaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika koji se izvode online (na daljinu) putem elektronskih platformi:*

Online obuke se realizuju putem Microsoft Teams-a i, po pravilu, za polaznike/ce iz različitih opština. Online obuka može biti organizovana i za nastavnike/vaspitače iz jedne obrazovno-vaspitne ustanova na zahtjev direktora/ice, a u skladu sa važećim Planom profesionalnog razvoja škole/predškolske ustanova. Isto tako, online obuke se mogu organizovati ukoliko postoje problemi kao što su: obezbjeđivanja prostora za organizaciju obuke uživo, nepovoljni

vremenski uslovi, problemi sa grijanjem ili vanredne (krizne) situacije uz obavezu blagovremenog informisanja Odsjeka za KPR na adresu: ljliljana.ivanovic@zss.edu.me

Online obuke, osim Microsoft Teams-a, mogu se realizovati i putem Moodle platforme.

Prilikom organizacije i realizacije online obuka treba poštovati sljedeća uputstva:

1. Učesnici/e prijave dostavljaju direktno organizatoru/ki online obuke.
 2. Najkasnije deset dana prije realizacije online obuke, organizator/ka obuke obavještava Zavod za školstvo, odnosno Odsjek za KPR na mail adresu: ljliljana.ivanovic@zss.edu.me o datumu i terminu.
 3. Najkasnije sedam dana prije obuke, trener/i programa stručnog usavršavanja dostavlja/ju putem e-pošte Zavodu:
 - link za pristup obuci;
 - spisak prijavljenih učesnika/ca;
 - Program rada (agendu),
 - Scenario radionica prilagođen za rad preko Microsoft Teams-a (samo za prvu realizaciju obuke) sa spiskom prijavljenih učesnika/ca.
- Tipski obrasci su dostupni na: <https://profesionalnirazvoj.edu.me/2022/11/22/obraci/>
4. Jedan online seminarski dan podrazumijeva: 6 sati efektivnog rada (4 radionice po 1,5 sat) - 8 sati stručnog usavršavanja, pauzu za ručak od 30 min i dvije pauze od po 15 min. Nakon formiranja grupe treneri/ce treba da upoznaju učesnike/ce sa programom rada (agendom), pravilima pohađanja obuke i tehničkim uslovima. Broj sati obuke računa se u skladu sa akreditacijom u važećem Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika/ca.
 5. Broj učesnika/ca po obuci je do 25.
 6. Obuku realizuju dva/dvije trenera/ice koji zajednički izvode sve radionice (kroz dijalog, davanje instrukcija, facilitaciju, demonstracije putem ekrana, upotrebu digitalnih alata, grupnog rada itd).
 7. Na početku online obuke, treneri/ce upoznaju učesnike/ce sa tokom realizacije seminara, obavezom uključenja kamere i postavljanja pozadinske slike, kao i načinu praćenja aktivnosti učesnika/ca tokom trajanja obuke.
 8. Izvještaj o realizovanim aktivnostima nakon održanog seminara koji sadrži informaciju o izrađenom domaćem zadatku dostavlja koordinator/ka za PRNŠ/V u roku od 60 dana na mejl adresu:
 9. Domaći zadatak polaznici/e dostavljaju trenerima/cama.
 10. Nakon 6 mjeseci Zavod za školstvo dostavlja polaznicima/ama *Upitnik o ostvarenim efektima obuke na proces nastave/učenja i primjeni stečenih znanja i vještina sa obuke.*
 11. Organizator vodi evidenciju o prisustvu učesnika/ca putem izvezenog Excel spiska iz Microsoft Teams-a. Svojeručni potpis nije potreban – važeći je digitalni spisak polaznika/ca sa platforme.
 12. Organizator arhivira sljedeću dokumentaciju:
 - Excel spisak iz Microsoft Teams-a,
 - evidenciju realizovanih aktivnosti profesionalnog razvoja za svakog polaznika,
 - Izvještaj o realizaciji seminara.
 13. Najkasnije 70 dana nakon obuke, organizator dostavlja štampanu dokumentaciju Zavodu za školstvo poštom ili neposredno:
 - Izvještaj o realizaciji obuke,
 - Excel spisak učesnika/ca,
 - nekoliko fotografija sa aktivnostima polaznika/ca,
 - evidenciju Izvještaja o realizovanim aktivnostima profesionalnog razvoja nakon obuke za sve polaznike/ce, obrazac se preuzima sa sajta: <https://profesionalnirazvoj.edu.me/2022/11/22/obraci/>
 - evaluacione upitnike, obrazac se preuzima sa sajta: <https://profesionalnirazvoj.edu.me/2022/11/22/obraci/>
 - potvrde.
 14. Izvještaj o realizaciji obuke treba da sadrži:

- podatke o učesnicima/ama: ukupan broj - muški, ženski; struka, godine radnog iskustva u obrazovno-vaspitnoj djelatnosti,
 - osvrt trenera/ica na online realizaciju (prednosti, izazovi, preporuke, komentar),
 - nekoliko fotografija sa aktivnostima polaznika/ca,
 - evaluaciju učesnika/ca koristeći evaluacioni upitnik Zavoda za školstvo koji se nalazi na sajtu;
 - screenshot ekrana na početku 1. i na kraju 3. radionice.
15. Organizator/treneri potvrde štampaju u dva primjerka sa potpisom organizatora/trenera i lično ili poštom dostavljaju Zavodu za školstvo. Obrazac potvrde se preuzima sa sajta: <https://profesionalnirazvoj.edu.me/2022/11/22/obrasci/> Elektronska verzija izrađenih potvrda za sve polaznike/ce dostavlja se na adresu: katarina.pejovic@zzs.edu.me
16. Zavod za školstvo šalje potvrde na adrese škola/predškolskih ustanova iz kojih su polaznici/e obuke. Nezaposlenim polaznicima/ama obuke Zavod za školstvo šalje potvrdu poštom ukoliko je organizator dostavio adresu učesnika/ce. Ako adresa učesnika/ce nije poznata, polaznik/ca potvrdu podiže u Zavodu za školstvo.
17. Učesnik/ca koji nije dobio ili je izgubio potvrdu može tražiti duplikat putem obrasca sa sajta i slanjem mejla na: katarina.pejovic@zzs.edu.me

Član 4

Zavod za školstvo se obavezuje da, izda potvrde polaznicima obuke u roku do 60 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije od strane autora/izvođača programa stručnog usavršavanja nastavnika.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji proisteknu u realizaciji ugovora rješavaju sporazumno, u suprotnom, prihvataju nadležnost suda u Podgorici.

Član 6

Ovaj ugovor sačinjen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, dva primjerka za Zavod za školstvo i jedan za Autora/Izvođača.



Elektroniski potpisano
Radmila Nikolić
5418609247176001
19.03.2026 14:48:34

Radmila Nikolić

M.P.

Zavod za školstvo
Direktorica

Raba Hodžić